

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
ПОДГОРИЦА

Примљено: 20.01.2017			
Ори. јед.	Број	Прилог	Бригати сас
03	13758/16		

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-3455
Podgorica, 17. januar 2017. godine



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	24. I	20 17	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1117-2		
VEZA:			
EPA:	P7XVI		
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. decembra 2016. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADVOKATURI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su ZORAN PAŽIN, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde i MARIJANA LAKOVIĆ – DRAŠKOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADVOKATURI

Član 1

U Zakonu o advokaturi („Službeni list RCG”, broj 79/06) u članu 2 stav 2 poslije riječi "komore" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "u skladu sa ovim zakonom."

Član 2

Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 3a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu."

Član 3

U članu 5 stav 1 tač. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

"1) da je crnogorski državljanin;

2) da je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VIII nivo kvalifikacije obrazovanja;"

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

"6a) da nije razriješeno kao sudija, državni tužilac, notar ili javni izvršitelj;"

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Pravo upisa u imenik advokata ima i lice koje je državljanin države članice Evropske unije i koje ispunjava uslove iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana."

Član 4

Poslije člana 5 dodaje se šest novih članova koji glase:

„Član 5a

Pravo upisa u imenik stranih advokata ima advokat iz države članice Evropske unije ako ispunjava uslove iz člana 5 stav 1 tač.4, 5, 6 i 7 ovog zakona i ako položi pravosudni ispit po programu za polaganje pravosudnog ispita koji je propisan zakonom kojim je uređeno polaganje pravosudnog ispita i advokatski ispit u skladu sa ovim zakonom, na crnogorskom jeziku.

Advokat iz stava 1 ovog člana upisuje se u imenik stranih advokata i obavlja advokatsku djelatnost u Crnoj Gori pod nazivom "advokat".

Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana dužan je da podnese dokaz o državljanstvu države članice Evropske unije, dokaz da ima pravo da obavlja advokatsku djelatnost u državi članici Evropske unije (u daljem tekstu: matična država), kao i druge dokaze o ispunjavanju uslova iz stava 1 ovog člana.

Dokumenti kojima se dokazuju činjenice iz stava 3 ovog člana uzeće se u obzir ako nije proteklo tri mjeseca od dana njihovog izdavanja i moraju biti dostavljeni u ovjerenom prevodu na crnogorski jezik.

Advokat iz stava 1 ovog člana koji je upisan u imenik stranih advokata ima pravo i dužnost da obavlja poslove pravne pomoći iz člana 3 ovog zakona, sa svim pravima i dužnostima u obavljanju advokatske djelatnosti.

Član 5b

O upisu u imenik stranih advokata, Advokatska komora obavijestiće nadležno tijelo u matičnoj državi advokata iz člana 5a stav 1 ovog zakona.

Advokat iz člana 5a stav 1 ovog zakona dužan je da po donošenju rješenja o upisu u imenik stranih advokata izvrši uplatu propisanih troškova upisa i zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, u skladu sa članom 6 ovog zakona.

Advokat iz člana 5a stav 1 ovog zakona oslobađa se u cjelosti ili djelimično obaveze zaključenja ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti ako je u matičnoj državi u cjelosti ili djelimično osiguran od profesionalne odgovornosti.

Član 5v

Pravo upisa u imenik stranih advokata, radi obavljanja advokatske djelatnosti u Crnoj Gori pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika matične države, ima advokat iz države članice Evropske unije koji je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, koji je državljanin države članice Evropske unije i koji je osiguran od profesionalne odgovornosti.

Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana dužan je da podnese dokaz da je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, dokaz da je državljanin države članice Evropske unije i dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti.

Dokumenti kojima se dokazuju činjenice iz stava 1 ovog člana uzeće se u obzir ako nije proteklo tri mjeseca od dana njihovog izdavanja i moraju biti dostavljeni u ovjerenom prevodu na crnogorski jezik.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana, obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi, uz navođenje nadležnog tijela kod kojeg je upisan u svojoj matičnoj državi.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može advokatsku djelatnost obavljati i kao advokatsko društvo ili zajednička advokatska kancelarija pod nazivom iz matične države, a može koristiti naziv advokatskog društva ili zajedničke advokatske kancelarije čiji je član u matičnoj državi, o čemu je dužan da Advokatskoj komori dostavi dokaz iz matične države.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može davati savjete o pravu matične države, pravu Evropske unije i o međunarodnom pravu.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana poslove zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima, organima državne uprave i organima lokalne samouprave mora vršiti zajedno sa advokatom koji u Crnoj Gori ima pravo i dužnost da obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat" na crnogorskom jeziku.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana ne može biti biran u organe Advokatske komore, niti zaposliti advokatskog pripravnika.

Član 5g

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa članom 5v stav 1 ovog zakona i koji advokatsku djelatnost obavlja pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi najmanje tri godine u Crnoj Gori, može se upisati u imenik stranih advokata kao advokat koji obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat".

Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana podnosi dokaz o postupanju u predmetima u Crnoj Gori u skladu sa članom 5v st. 6 i 7 ovog zakona, u periodu od najmanje tri godine.

Član 5d

Sadržinu i način vođenja imenika stranih advokata uređuje Advokatska komora.

Spisak advokata upisanih u imenik stranih advokata Advokatska komora dostavlja sudovima i drugim organima.

Član 5đ

Poslove iz člana 5v st. 6 i 7 ovog zakona može vršiti advokat iz države članice Evropske unije koji nije upisan u imenik stranih advokata.

O namjeri vršenja poslova iz stava 1 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije, dužan je da dostavi pisano obavještenje Advokatskoj komori i priloži dokaz o upisu u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi i dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi.

Uz obavještenje iz stava 2 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije dužan je da Advokatskoj komori dostavi podatke o svojoj adresi ili o punomoćniku koga je odredio za prijem pismena u Crnoj Gori.

Na osnovu obavještenja, dokaza i podataka iz st. 2 i 3 ovog člana, Advokatska komora advokatu iz države članice Evropske unije izdaje potvrdu da može vršiti poslove u skladu sa stavom 1 ovog člana.“

Član 5

U članu 10 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

“Obavezu iz stava 4 ovog člana imaju i zaposleni koji rade ili su radili kod advokata.”

Član 6

U članu 15 stav 2 poslije riječi "komora" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore."

Član 7

Poslije člana 21 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 21a

Zabranjeno je reklamiranje advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva putem sredstava javnog informisanja, bilborda i na drugi način, kao i prilikom predstavljanja.

Način predstavljanja advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva bliže se uređuju Statutom i Kodeksom."

Član 8

U članu 36 stav 1 tač. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

- "1) da je crnogorski državljanin;
- 2) da je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VIII nivo kvalifikacije obrazovanja;".

Član 9

U članu 42 stav 1 tačka 2 poslije riječi „tarifu“ tačka-zarez zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: "uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore;".

Član 10

U članu 48 stav 1 riječi: "od 15 dana" zamjenjuju se riječima: "od osam dana".

Član 11

U članu 59 stav 1 riječ "jedne" zamjenjuje se riječju "dvije".

U stavu 2 riječi: "šest mjeseci" zamjenjuju se riječima: "jedne godine".

Član 12

U članu 66 stav 1 tačka 2 riječi: „državljanstvo Crne Gore“ zamjenjuju se riječima: „crnogorsko državljanstvo“.

Član 13

Poslije člana 66 dodaje se novo poglavlje i četiri nova člana koji glase:

"VIIIa OBAVLJANJE ADVOKATSKE DJELATNOSTI OD STRANE ADVOKATA IZ DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE

Član 66a

Na prava i obaveze advokata iz člana 5a i 5v ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe čl. 9 do 23 ovog zakona.

Član 66b

Advokatska društva kao oblik obavljanja advokatske djelatnosti u državi članici Evropske unije i u državi članici Svjetske trgovinske organizacije u Crnoj Gori mogu osnivati svoje filijale u skladu sa međunarodnim ugovorom i ovim zakonom.

Filijale iz stava 1 ovog člana mogu u Crnoj Gori pružati savjete o pravu iz svoje matične države, o pravu Evropske unije i međunarodnom pravu.

Član 66v

Na disciplinsku odgovornost, privremeni prestanak i zabranu bavljenja advokaturom, kao i na prestanak prava na bavljenje advokaturom advokata iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe čl. 53 do 66 ovog zakona.

Advokat iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona ima pravo na pomoć nadležnog tijela matične države u disciplinskom postupku.

Mjera zabrana bavljenja advokaturom advokatu iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona može se primijeniti samo u Crnoj Gori.

O pokrenutom disciplinskom postupku i izrečenim disciplinskim mjerama advokatima iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona Advokatska komora obavještava nadležno tijelo u matičnoj državi.

Član 66g

Advokat iz člana 5đ ovog zakona dužan je da poštuje Kodeks.

Advokat iz člana 5đ ovog zakona disciplinski je odgovaran u skladu sa ovim zakonom, a za učinjenu disciplinsku povredu može mu se izreći zabrana bavljenja advokaturom u Crnoj Gori, o čemu Advokatska komora obavještava nadležno tijelo u matičnoj državi.

Advokat iz člana 5đ ovog zakona ima pravo na pomoć nadležnog tijela matične države u disciplinskom postupku."

Član 14

Poslije člana 72 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 72a

Advokatska tarifa u skladu sa ovim zakonom donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 15

Poslije člana 73 dodaju se dva nova člana koji glase:

"Član 73a

Državljanin države članice Evropske unije može se upisati u imenik advokata u skladu sa članom 5 stav 2 ovog zakona od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 73b

Odredbe čl. 5a do 5đ i odredbe poglavlja VIIIa ovog zakona, primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji."

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi ("Službeni list CG", broj 79/06) sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru i da pravnu pomoć pruža advokatura kao samostalna i nezavisna profesija.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi pristupilo se iz više razloga.

Strategijom reforme pravosuđa 2014-2018 kao strateškim dokumentom za oblast pravosuđa, kojim se određuju dalji pravci i ciljevi koji se žele postići reformom pravosudnog sistema, kao jedan od strateških ciljeva predviđen je razvoj pravosudnih institucija i drugih institucija u funkciji pravosuđa, pa time i advokature. Strateškim smjernicama i Akcionom planom za implementaciju Strategije reforme pravosuđa za period 2014-2016, predviđena je izmjena i dopuna Zakona o advokaturi u cilju usaglašavanja sa standardima Evropske unije u dijelu stvaranja uslova za nesmetano zastupanje advokata iz država članica Evropske unije pred pravosudnim organima u Crnoj Gori.

Nadalje, Akcionim planom za preuzimanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu EU za period 2015-2018, predviđeno je da je Zakon o advokaturi potrebno usaglasiti sa tom Direktivom u dijelu koji se odnosi na ukidanje reciprociteta za bavljenje poslovima advokature za advokate iz država članica Evropske unije, kao i državljanstva kao uslova za upis u imenik advokata.

U skladu sa navedenim strateškim dokumentima, Programom rada Vlade za 2016. godinu za III kvartal predviđena je obaveza Ministarstva pravde da izradi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi, kojim će se izvršiti usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, na način što će

se obezbijediti uslovi za bavljenje poslovima advokature za advokate iz država članica Evropske unije, usaglašavanje sa aspekta slobode konkurencije u pogledu saglasnosti Vlade za usvajanje advokatske tarife i otkloniti nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primjeni zakona. Kako bi se ispunila ova programska obaveza ministar pravde je obrazovao radnu grupu koju su činili predstavnici Advokatske komore, Sudstva, Državnog tužilaštva i Ministarstva pravde.

III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi usaglašen je sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske unije i to:

- Direktivom 2006/123/EZ Evropskog Parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu;
- Direktivom 98/5/EZ Evropskog Parlamenta i Savjeta od 16. februara 1998. godine za olakšavanje trajnog bavljenja advokatskom profesijom u državi članici u kojoj nije stečena kvalifikacija;
- Direktivom Savjeta 77/249/EEZ od 22. marta 2007. godine o olakšavanju djelotvornog ostvarivanja slobode pružanja advokatskih usluga.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predlogom zakona u članu 1 tehnički je precizirana norma člana 2 stav 2 Zakona o advokaturi, tako da se poslije riječi "komore" dodaju riječi: "pod uslovima propisanim ovim zakonom".

Nadalje, predlogom se u članu 3 dopunjuje član 5 koji se odnosi na uslove pod kojima se može izvršiti upis lica u imenik advokata, na način što se propisuje da pravo upisa u imenik advokata ima lice koje je državljanin države članice Evropske unije, kojim se daje mogućnost za bavljenje poslovima advokature za advokate iz država članica Evropske unije.

Članom 4 predlaže se dopuna člana 5, tako da se članom 5a i 5b propisuju uslovi pod kojima advokat iz države članice Evropske unije ima pravo da se bavi advokaturom u Crnoj Gori, način upisa u imenik stranih advokata, polaganje pravosudnog ispita u skladu sa zakonom kojim je uređeno polaganje pravosudnog ispita i advokatskog ispita u skladu sa važećim zakonom, kao i da je iste dužan polagati na službenom jeziku u Crnoj Gori.

Članom 5v regulisani su način i uslovi pod kojima advokat iz države članice Evropske unije može da obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom zanimanja iz svoje matične države, njegov upis u imenik stranih advokata i dokazi koje je dužan da dostavi uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata.

Odredbama člana 5g predviđeno je da advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa članom 5v i koji advokatsku djelatnost obavlja pod nazivom zanimanja iz svoje matične države najmanje tri godine u Crnoj Gori, može biti upisan u imenik stranih advokata kao advokat koji obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat". Istim je predviđeno da je uz zahtjev za upis dužan da priloži dokaze da je postupao u predmetima u Crnoj Gori zajedno sa advokatom koji u Crnoj Gori ima pravo i dužnost da obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat" na crnogorskom jeziku za period od najmanje tri godine.

Odredbe člana 5đ regulišu obavljanje advokatske djelatnosti od strane advokata iz države članice Evropske unije koji nije upisan u imenik stranih advokata.

Nadalje, članom 5 predlaže se dopuna člana 10 na način što se poslije stava 4 dodaje novi stav kojim se predviđa obaveza da zaposleni koji rade ili su radili kod advokata čuvaju kao tajnu sve podatke do kojih su došli u pružanju pravne pomoći.

Članom 6 predlaže se izmjena člana 15 stav 2. tako da se izvrši usaglašavanje odredbi sa aspekta slobode konkurencije, na način što je predviđeno da se advokatska tarifa donosi od strane Advokatske komore uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore.

Ujedno, članom 7 predloga predlaže se dopuna na način što se poslije člana 21 dodaje novi član 21a čije se odredbe odnose na zabranu reklamiranja advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva.

Članom 8 vrši se izmjena u smislu usaglašavanja uslova za advokatske pripravnike sa Zakonom o pripravnicima u sudstvu i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu.

Nadalje, članom 10 predloga predviđene su izmjene roka u članu 48 stav 1 važećeg zakona za podnošenje žalbe protiv svih prvostepenih odluka nadležnih organa Advokatske komore, na način što je rok od 15 dana zamijenjen rokom od 8 dana.

Isto tako, članom 11 predloga predložena je izmjena rokova u članu 59 stav 1 i 2, na način da je objektivni rok za zastarelost pokretanja disciplinskog postupka izmijenjen sa jedne na dvije godine, a rok za zastarjelost vođenja disciplinskog postupka sa šest mjeseci na rok od jedne godine.

Članom 12 vrši se terminološko usaglašavanje.

Nadalje, članom 13 vrši se dopuna novim poglavljem u pogledu uređenja načina obavljanja advokatke djelatnosti od strane advokata iz država članica Evropske unije na način da se na njih shodno primjenjuju odredbe o pravima i dužnostima advokata koji su crnogorski državljani i koji su upisani u imenik advokata. Takođe, predviđen je način na koji advokatska društva iz države članice Evropske unije mogu osnivati svoje filijale u Crnoj Gori, a propisani su i uslovi pod kojim disciplinski odgovaraju advokati iz država članica Evropske unije.

Takođe, u dijelu zakona kojim su regulisane prelazne i završne odredbe dodaju se novi član koji propisuje rok za donošenje Advokatske tarife u skladu sa predloženim izmjenama i dva nova člana 73a i 73b kojima je predviđena odložena primjena odredbi glave "VIIIa OBAVLJANJE ADVOKATSKE DJELATNOSTI OD STRANE ADVOKATA IZ DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE" i odredbi koje se odnose na upis u imenik advokata koji je državljanin države članice Evropske unije, do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, imajući u vidu da se u ovoj fazi evropske integracije Crne Gore vrši harmonizacija zakonodavstva sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske unije kako bi ono bilo primjenjivo članstvom Crne Gore u Evropsku uniju.

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi, nijesu potrebna posebna sredstva iz Budžeta Crne Gore.

PREGLED ODREDBA KOJE SE MIJENJAJU

Član 2

Advokatura je nezavisna i samostalna služba, koja pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima. Advokaturom se mogu baviti advokati, samostalno, u zajedničkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom orthačkom društvu, upisani u imenik Advokatske komore.

Član 5

Pravo upisa u imenik advokata ima lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- 1) da je državljanin Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika);
- 2) da ima diplomu pravnog fakulteta ili diplomu pravnog fakulteta stečenu u stranoj državi priznatu u skladu sa propisima koji regulišu oblast visokog obrazovanja;
- 3) da je položilo pravosudni i advokatski ispit;
- 4) da nije u radnom odnosu;
- 5) da ne obavlja drugu registrovanu djelatnost;
- 6) da je dostojno za bavljenje advokaturom u skladu sa Kodeksom profesionalne etike advokata (u daljem tekstu: Kodeks);
- 7) da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom.

Član 9

Advokat ima pravo da se bavi advokaturom na cijeloj teritoriji Republike.

Član 10

Advokat je dužan da se stvarno i stalno bavi advokaturom.

Advokat može da profesionalno obavlja samo advokatsku djelatnost.

Advokat je dužan da stranci savjesno pruža pravnu pomoć u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore (u daljem tekstu: Statut) i Kodeksom.

Advokat je dužan da, u skladu sa zakonom, čuva kao tajnu sve podatke do kojih je došao u pružanju pravne pomoći.

Član 15

Advokat ima pravo na naknadu za svoj rad po Advokatskoj tarifi.

Advokatsku tarifu donosi Advokatska komora.

Visinu naknade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti utvrđuje Advokatska komora posebnim aktom, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Crne Gore.

Akti iz st. 2 i 3 ovog člana se objavljuju u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Član 36

U imenik advokatskih pripravnika može biti upisano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- 1) da je državljanin Republike;
- 2) da ima diplomu pravnog fakulteta ili diplomu pravnog fakulteta stečenu u stranoj državi, priznatu u skladu sa propisima koji regulišu oblast visokog obrazovanja;
- 3) da ima potpunu poslovnu sposobnost;
- 4) da nije u radnom odnosu;
- 5) da nije osuđivano za krivično djelo koje bi ga činilo nedostojnim povjerenja za bavljenje advokaturom;
- 6) da ne obavlja drugu registrovanu djelatnost;
- 7) da je dostojan za bavljenje advokaturom u skladu sa Kodeksom;
- 8) da ima zaključen ugovor o radu sa advokatom;
- 9) da nema radno iskustvo kojim stiče pravo na polaganje pravosudnog ispita.

Član 42

Advokatska komora:

- 1) donosi Statut, Kodeks i druge opšte akte;
- 2) donosi Advokatsku tarifu;
- 3) organizuje polaganje advokatskog ispita;
- 4) uređuje sadržinu i način vođenja imenika advokata, imenika zajedničkih advokatskih kancelarija, imenika advokatskih ortačkih društava, imenika advokatskih pripravnika;
- 5) predstavlja advokaturu Republike i ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti advokature;
- 6) zastupa interese advokata pred državnim organima i organizacijama;
- 7) predstavlja advokate pred domaćim i inostranim profesionalnim asocijacijama i organizacijama, pravnim i fizičkim licima;
- 8) organizuje edukaciju i stručno usavršavanje advokata i advokatskih pripravnika;
- 9) daje mišljenja, na zahtjev organa, na predloge zakona i drugih propisa;
- 10) izdaje stalne i povremene publikacije;
- 11) vodi imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, imenik advokatskih ortačkih društava i imenik advokatskih pripravnika, izdaje advokatske legitimacije na način propisan Statutom;
- 12) uređuje način ostvarivanja odnosa advokata sa javnošću;
- 13) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 48

Protiv svih prvostepenih odluka nadležnih organa Advokatske komore dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema odluke organu određenom Statutom.

Izjavljena žalba odlaže izvršenje prvostepene odluke, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu i u slučaju da o njegovom zahtjevu nije donijeta odluka u roku iz člana 46 ovog zakona.

Član 59

Zastarjelost pokretanja disciplinskog postupka nastupa po proteku šest mjeseci od saznanja za učinjenu povredu, a u svakom slučaju po proteku jedne godine od učinjene povrede.

Zastarjelost vođenja disciplinskog postupka nastupa po proteku šest mjeseci od pokretanja postupka.

Zastarjelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka za povredu koja ima obilježje krivičnog djela nastupa kad istekne vrijeme određeno za zastarjelost krivičnog gonjenja.

Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi vođenja disciplinskog postupka.

Zastarjelost se prekida i kada advokat u vrijeme dok teče rok zastarjelosti učini drugu povredu dužnosti.

Sa svakim prekidom zastarjevanje počinje ponovo da teče.

Zastarjelost nastupa u svakom slučaju kad protékne dvaput onoliko vremena koliko je ovim zakonom utvrđeno za zastarjelost vođenja disciplinskog postupka.

Član 66

Advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom:

- 1) ako podnese zahtjev za brisanje iz imenika advokata - od dana donošenja rješenja o brisanju;
- 2) ako mu prestane državljanstvo Republike - od dana pravosnažnosti rješenja;
- 3) ako bude potpuno ili djelimično lišen poslovne sposobnosti - od dana pravosnažnosti odluke;
- 4) u slučaju poništaja upisa iz razloga propisanih članom 47 ovog zakona;
- 5) ako mu je izrečena disciplinska mjera brisanja iz imenika advokata - od dana konačnosti odluke o brisanju;
- 6) ako mu je u krivičnom postupku izrečena mjera bezbjednosti zabrane bavljenja advokaturom - od dana pravosnažnosti presude;
- 7) ako je pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika advokata;
- 8) ako je pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci - od dana stupanja na izdržavanje kazne;
- 9) ako se utvrdi da se ne bavi advokaturom duže od šest mjeseci - od dana donošenja konačne odluke o brisanju. Smatraće se da se advokat ne bavi advokaturom duže od šest mjeseci ukoliko u tom roku nijesu mogle da mu se izvrše dostave preko sjedišta advokatske kancelarije i ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori;
- 10) ako zasnuje radni odnos van advokature ili započne profesionalno obavljanje druge djelatnosti - od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno registrovanja ili upisa druge djelatnosti u Centralni registar;
- 11) ako je poslije sprovedenog i pravosnažno okončanog postupka stečaja ili likvidacije prestalo advokatsko ortačko društvo ili ako istupi iz advokatskog ortačkog društva, a u roku od 60 dana od pravosnažnosti odluke o stečaju ili likvidaciji ili od istupanja iz advokatskog ortačkog društva ne prijavi i ne priloži dokaz Advokatskoj komori da će nastaviti da se bavi advokaturom samostalno, u zajedničkoj advokatskoj kancelariji ili u drugom ortačkom društvu - od dana kada je to bio dužan da uradi;
- 12) ako se ne osigura ili ne produži osiguranje iz člana 22 ovog zakona - od dana kada je to bio dužan da uradi.

U roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga za prestanak prava na bavljenje advokaturom iz stava 1 ovog člana, nadležni organ Advokatske komore će izvršiti brisanje advokata iz imenika.

Određbe st. 1 i 2 ovog člana shodno se primjenjuju i na advokatske pripravnike.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta


Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	III. PRAVOSUĐE	2. Pravne i druge usluge (propisi o advokaturi, notarima, posrednicima, besplatnoj pravnoj pomoći i sudskim vještacima i tumačima i sl.)
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	23 Pravosuđe i osnovna prava	
Ključni termini - eurovok deskriptori	advokatura	



Crna Gora

DEценија
ОБНОВЕ
НЕЗАВИСНОСТИ
ЦРНАЈА ГОРИНА
ОБРАЗЛОЖИ
2016



Da je vječna Crna Gora

SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Broj: 02-1228
Podgorica, 21. decembra 2016. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
- gospodinu Zoranu Pažinu, ministru-

PODGORICA

Na tekst **PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADVOKATURI**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe, predlozi i sugestije Sekretarijata, date predstavnicima obrađivača u neposrednoj saradnji 21. decembra 2016. godine, ugrađene u predloženi tekst zakona.



Dušanka Jauković

Vuka Karadžića broj 3 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592
e-mail: szz@szz.gov.me

МИНИСТАРСТВО

16.12.2016

Порука
Ост. бр.

03 - 13758/16



MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-14732/1

Podgorica, 16. decembar 2016. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
-n/r ministra, g-dina Zorana Pažina -

Poštovani gospodine Pažin,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi*.

S poštovanjem,



MINISTAR
Darko Radunović

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo pravde

NAZIV PROPISA

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Ovim predlogom zakona će se poboljšati postojeća rješenja, na način što će se obezbijediti uslovi za bavljenje poslovima advokature za advokate iz država članica Evropske unije, usaglašavanje sa aspekta slobode konkurencije u pogledu saglasnosti Vlade za usvajanje advokatske tarife i otkloniti nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primjeni zakona

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Strategijom reforme pravosuđa 2014-2018 kao strateškim dokumentom za oblast pravosuđa, kojim se određuju dalji pravci i ciljevi koji se žele postići reformom pravosudnog sistema, kao jedan od strateških ciljeva predviđen je razvoj pravosudnih institucija i drugih institucija u funkciji pravosuđa pa time i advokature. Strateškim smjericama i Akcionom planom za implementaciju Strategije reforme pravosuđa za period 2014-2016 i Programom rada Vlade za 2016 godinu, za III kvartal predviđena je obaveza Ministarstva pravde da izradi Predlog izmjena i dopuna Zakona o advokaturi u cilju usaglašavanja sa standardima Evropske unije u djelu stvaranja uslova za nesmetano zastupanje advokata iz država članica Evropske unije pred pravosudnim organima u Crnoj Gori.

Takođe Akcionim planom za preuzimanje Evropske direktive o uslovima za ulazak u tržište EU za period 2015-2018, predviđeno je da je Zakon o advokaturi potrebno usaglasiti sa tom Direktivom u dijelu koji se odnosi na uklanjanje reciprociteta za bavljenje poslovima advokature za advokate iz država članica Evropske unije, kao i državljanstva kao uslova za upis u imenik advokata.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i jedinstvene predloženje? (je li to "status quo" opcija i preporučljivo je uključiti i neregulirane i neposredne obaveze predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Predlogom zakona predviđene su odredbe kojima se određuju

- uslovi pod kojima se državljanin države članice Evropske unije može upisati u imenik advokata
- uslovi pod kojima advokat iz države članice Evropske unije može obavljati poslove advokata u Crnoj Gori

- uslovi pod kojima advokat iz države članice Evropske unije može da obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom zanimanja iz svoje matične države;
 - način upisa u imenik stranih advokata;
 - obavljanje advokatske djelatnosti od strane advokata iz države članice Evropske unije koji nije upisan u imenik stranih advokata;
 - disciplinska odgovornost advokata iz države članice Evropske unije;
 - saglasnost Valde na Advokatsku tarifu
- Odredbe kojima se vrši harmonizacija sa zakonodavstvom EU biće primjenjive danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

-Predlogom zakona obezbjeđuju se uslovi za bavljenje poslovima advokature za advokate iz država članica Evropske unije, saglasno Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu Direktivi 98/5/EZ za olakšavanje trajnog bavljenja advokatskom profesijom u državi članici u kojoj nije stečena kvalifikacija i Direktivi 77/249/EEZ o olakšavanju djeotvornog ostvarivanja slobode pružanja advokatskih usluga. Navedene odredbe će se primjenjivati danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

-Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi se ne zalazi u dio biznis barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Kada je u pitanju fiskalni uticaj nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.


Prilikom izrade Predloga zakona izvršene su konsultacije sa Michaelom Haussnerom pravnim savjetnikom ministarstva pravde u pogledu izjednačavanja pravnih sredstava država članica EU

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za implementaciju ovog predloga zakona
Primjenu zakona pratiće Ministarstvo pravde i Advokatska komora Crne Gore

MINISTAR
Zoran Pažin



Podgorica, 21.09.2016. godine



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Br. 03/1/2-1/171/2

Podgorica, 27. XII 2016.

MINISTARSTVO PRAVDE

gospodin Zoran Pažin

Ministar

Poštovani gospodine Pažin,

Dopisom broj 01- 14232/16 od 26. decembra 2016. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,


MINISTAR
Aleksandar Andrija Pejović

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MP-IU/PZ/16/09
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Practice of Law	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
- Sektor/odsjek	Direktorat za pravosuđe	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marijana Laković-Drašković - generalna direktorka Direktorata za pravosuđe 020 407 520; marijana.lakovic@mpa.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nataša Radonjić - načelnica Direkcije za organizaciju pravosuđa 020 407 505; natasa.radonjic@mpa.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VII, Pravda, sloboda, bezbjednost, član 80, Jačanje institucija i vladavine prava		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2016-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava, 2 Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir, A) Pravosuđe	
- Rok za donošenje propisa	2016/III	
- Napomena	Budući da je Predlog zakona dostavljen Evropskoj komisiji na komentare, isti nije utvrđen u predviđenom roku.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
31998L0005		
Direktiva 1998/5/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. februara 1998. godine za olakšavanje trajnog		

bavljenja advokatskom profesijom u državi članici u kojoj nije stečena kvalifikacija /Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained, OJ L 77, 14.3.1998.

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

31977L0249

Direktiva Savjeta 1977/249/EEZ od 22. marta 1977. godine o olakšavanju djelotvornog ostvarivanja slobode pružanja advokatskih usluga /Council Directive 77/249/EEC of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services, OJ L 78, 26.3.1977

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

32006L0123

Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu / Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market, OJ L 376, 27.12.2006

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda	European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
---	---

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU i izvor međunarodnog prava prevedeni su na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi preveden je na engleski jezik

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / ministar evropskih poslova

Datum: 26. decembar 2016. godine

Datum:

Prilog obrasca:

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MP-TU/PZ/16/09		MP-IU/PZ/16/09		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 1998/5/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. februara 1998. godine za olakšavanje trajnog bavljenja advokatskom profesijom u državi članici u kojoj nije stečena kvalifikacija - 31998L0005				
Direktiva Savjeta 1977/249/EEZ od 22. marta 1977. godine o olakšavanju djelotvornog ostvarivanja slobode pružanja advokatskih usluga - 31977L0249				
Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu - 32006L0123				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Practice of Law		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 1998/5/EZ				
<p align="center">Član 1</p> <p align="center">Cilj, oblast primene i definicije</p> <p>1. Svrha ove direktive jeste pojednostavljivanje bavljenja advokatskom profesijom na trajnoj osnovi, bilo putem samostalnog obavljanja djelatnosti ili radnim angažovanjem u državi članici pored države u kojoj je došlo do sticanja stručne spreme.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 1 i čl. 2 Zakona o advokaturi („Sl. list CG“ 79/2006).	

2. Za potrebe ove Direktive:

(A) „advokat“ je svako ono lice koje je državljanin države članice i koje je ovlašteno da se bavi profesionalnim djelatnostima pod jednim od sljedećih stručnih naziva:

Belgija: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Danska: Advokat

Njemačka: Rechtsanwalt

Grčka: Auoiyöpog

Španija: Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Francuska: Avocat

Irska: Barrister/Solicitor

Italija: Avvocato

Luksemburg: Avocat

Holandija: Advocaat

Austrija: Rechtsanwalt

Portugal: Advogado

Finska: Asianajaja/Advokat

Švedska: Advokat

Ujedinjeno Kraljevstvo: Advocate/Barrister/Solicitor

(b) "matična država članica" predstavlja državu članicu u kojoj je advokat stekao pravo upotrebe jednog od stručnih naziva iz tačke (a) prije bavljenja advokatskom djelatnošću u drugoj državi članici;

(v) „država članica domaćin“ predstavlja državu članicu u kojoj se advokat bavi djelatnošću u skladu sa ovom direktivom;

(g) „stručni naziv u upotrebi u matičnoj državi“ predstavlja stručni naziv u upotrebi u državi članici u kojoj je advokat stekao pravo upotrebe tog naziva pre bavljenja advokatskom djelatnošću u državi članici domaćinu;

(d) "udruženje" znači bilo koje telo, sa svojstvom pravnog lica ili bez njega, formirano u skladu sa

<p>zakonodavstvom države članice u kojoj advokati zajednički obavljaju svoje profesionalne djelatnosti pod zajedničkim imenom;</p> <p>(đ) „odgovarajući stručni naziv“ ili „odgovarajuća profesija“ jeste profesionalni naziv ili profesija za koju je nadležan organ kod koga se advokat registrovao prema članu 3. dok „nadležni organ“ predstavlja taj organ;</p> <p>3. Ova direktiva primjenjuje se i na advokate koji obavljaju samostalnu djelatnost i na advokate koji su radno angažovani u matičnoj državi članici te, u skladu sa članom 8. u državi članici domaćinu.</p> <p>4. Bavljenje advokatskom profesijom u smislu značenja ove direktive ne uključuje pružanje usluga obuhvaćeno Direktivom 77/249/EEZ.</p>				
<p>Član 2</p> <p>Pravo na obavljanje djelatnosti pod stručnim nazivom u upotrebi u matičnoj državi.</p> <p>Svaki advokat ovlašten je da se na trajnoj osnovi bavi, u svakoj drugoj državi članici i pod stručnim nazivom u upotrebi u njegovoj matičnoj zemlji, aktivnostima preciziranim u članu 5.</p> <p>Integracija u advokatsku struku u državi članici domaćinu predmet je odredaba člana 10.</p>	<p>Član 5v</p> <p>Pravo upisa u imenik stranih advokata, radi obavljanja advokatske djelatnosti u Crnoj Gori pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika matične države, ima advokat iz države članice Evropske unije koji je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, koji je državljanin države članice Evropske unije i koji je osiguran od profesionalne odgovornosti.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 3</p> <p>Registracija kod nadležnog organa</p> <p>1. Advokat koji želi da obavlja svoju djelatnost u državi članici pored države u kojoj je stekao stručnu spremu registruje se kod nadležnog organa te države.</p> <p>2. Nadležni organ države članice domaćina</p>	<p>Član 5v</p> <p>Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana dužan je da podnese dokaz da je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, dokaz da je državljanin države članice Evropske unije i dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>registruje advokata nakon predočavanja potvrde kojom se dokazuje njegova registracija kod nadležnog organa u matičnoj državi članici. Nadležni organ može tražiti da potvrda, koju je izdao nadležni organ matične države članice, ne bude starija od tri meseca. Isti o registraciji obavještava nadležni organ matične države članice.</p> <p>3. Za potrebe primene stava 1: u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, advokati, koji obavljaju djelatnost pod stručnim nazivima drugačijim od onih u upotrebi u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, registruju se bilo kod organa odgovornog za profesiju „barrister“ ili „advocate“ ili kod organa odgovornog za profesiju „solicitor“;</p> <p>- u Ujedinjenom Kraljevstvu, organ odgovoran za „barrister“ iz Irske jeste onaj koji je odgovoran za profesiju „barrister“ ili „advocate“, a organ odgovoran za „solicitor“ iz Irske jeste onaj koji je odgovoran za profesiju „solicitor“;</p> <p>- u Irskoj, organ odgovoran za „barrister“ ili „advocate“ iz Ujedinjenog Kraljevstva jeste onaj koji je odgovoran za profesiju „barrister“, a organ odgovoran za „solicitor“ iz Ujedinjenog Kraljevstva jeste onaj koji je odgovoran za profesiju „solicitor“.</p> <p>4. Kada odgovarajući nadležni organ u državi članici domaćinu objavi imena advokata koji su kod njega registrovani, isti objavljuje i imena advokata registrovanih u skladu sa ovom direktivom.</p>	<p>Dokumenti kojima se dokazuju činjenice iz stava 1 ovog člana uzeće se u obzir ako nije proteklo tri mjeseca od dana njihovog izdavanja i moraju biti dostavljeni u ovjerenom prevodu na crnogorski jezik.</p> <p style="text-align: center;">Član 5d</p> <p>Sadržinu i način vođenja imenika stranih advokata uređuje Advokatska komora. Spisak advokata upisanih u imenik stranih advokata Advokatska komora dostavlja sudovima i drugim organima.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>Obavljanje djelatnosti pod stručnim nazivom u upotrebi u matičnoj državi</p> <p>1. Advokat koji obavlja djelatnost u državi članici domaćinu pod stručnim nazivom u upotrebi u</p>	<p style="text-align: center;">Član 5v</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana, obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi, uz navođenje nadležnog tijela kod kojeg je upisan u svojoj</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>matičnoj državi obavlja je pod tim nazivom, koji mora biti izražen na zvaničnom jeziku ili jednom od zvaničnih jezika njegove matične države članice na razumljiv način i tako da se izbjegne zabuna u odnosu na stručni naziv države članice domaćina.</p> <p>2. Za potrebe primene stava 1. država članica domaćin može tražiti od advokata koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom u upotrebi u matičnoj državi da naznači strukovno tijelo čiji je član u matičnoj državi članici ili sudski organ pred kojim je ovlašćen da se bavi djelatnošću u skladu sa zakonodavstvom njegove matične države članice. Država članica domaćin takođe može zatražiti od advokata koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom u upotrebi u njegovoj matičnoj državi dodatno upućivanje na svoju registraciju kod nadležnog organa u toj državi.</p>	<p>matičnoj državi.</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može advokatsku djelatnost obavljati i kao advokatsko društvo ili zajednička advokatska kancelarija pod nazivom iz matične države, a može koristiti naziv advokatskog društva ili zajedničke advokatske kancelarije čiji je član u matičnoj državi, o čemu je dužan da Advokatskoj komori dostavi dokaz iz matične države.</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može davati savjete o pravu matične države, pravu Evropske unije i o međunarodnom pravu.</p>			
<p>Član 5 Oblast djelovanja</p> <p>1. U skladu sa stavom 2. i stavom 3. advokat koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom u upotrebi u njegovoj matičnoj zemlji sprovodi iste profesionalne aktivnosti koje sprovodi advokat koji obavlja djelatnost pod odgovarajućim profesionalnim nazivom u upotrebi u državi članici domaćinu i može, između ostalog, davati savjete iz oblasti zakonodavstva njegove matične države članice, zakonodavstva Zajednice, međunarodnog prava, te iz oblasti zakonodavstva države članice domaćina. On se u svakom slučaju pridržava procesnih pravila u upotrebi u nacionalnim sudovima.</p> <p>2. Države članice, koje na svojoj teritoriji ovlaste</p>	<p>Član 5v</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može davati savjete o pravu matične države, pravu Evropske unije i o međunarodnom pravu.</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana poslove zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima, organima državne uprave i organima lokalne samouprave mora vršiti zajedno sa advokatom koji u Crnoj Gori ima pravo i dužnost da obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat" na crnogorskom jeziku.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>određenu propisanu kategoriju advokata za sastavljanje isprava za sticanje prava na upravljanje imanjima preminulih lica i za stvaranje ili prenos vlasničkog udjela u zemljištu, što je, u drugim državama članicama, rezervisano za profesije različite od advokatske, mogu iz takvih aktivnosti isključiti advokate koji obavljaju djelatnost pod stručnim nazivom u upotrebi u matičnoj zemlji, dodijeljenim u jednoj od poslednjih država članica.</p> <p>3. Za sprovođenje aktivnosti, koje se odnose na zastupanje ili odbranu stranke u sudskom postupku i u mjeri u kojoj zakonodavstvo države članice domaćina rezerviše takve aktivnosti za advokate koji obavljaju djelatnost pod stručnim nazivom te države, ista može tražiti od advokatâ, koji se bave djelatnošću pod stručnim nazivima u upotrebi u njihovim matičnim državama, da rade u saradnji sa advokatom koji obavlja djelatnost pred dotičnim sudskim organom i koji bi, po potrebi, bio odgovoran tom organu ili sa licem ovlašćenim za zastupanje stranke pred tim sudom („avoue“).</p> <p>I pored toga, države članice mogu, u cilju obezbjeđivanja nesmetanog funkcionisanja pravosudnog sistema, donijeti posebne propise za pristup vrhovnim sudovima, kao što je, na primjer, upotreba specijalizovanih advokata.</p>				
<p>Član 6 Pravila profesionalnog ponašanja</p> <p>1. Bez obzira na pravila profesionalnog ponašanja, kojih se mora pridržavati u svojoj matičnoj državi članici, advokat koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom u njegovoj matičnoj zemlji pridržava se istih pravila profesionalnog ponašanja kojih se</p>	<p>Član 66a Na prava i obaveze advokata iz člana 5a i 5v ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe čl. 9 do 23 ovog zakona.</p> <p>Član 5v Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>pridrđavaju advokati, koji obavljaju djelatnost pod odgovarajućim stručnim nazivom države članice domaćina u vezi sa svim aktivnostima koje sprovode na njenoj teritoriji.</p> <p>2. Advokatima koji obavljaju djelatnost pod stručnim nazivima matičnih država dodjeljuje se odgovarajuća zastupljenost u strukovnim udruženjima države članice domaćina. Minimum takve zastupljenosti jeste pravo glasa na izborima za upravna tela tih udruženja.</p> <p>3. Država članica domaćin može tražiti od advokata koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom matične zemlje ili da uzme nadoknadu iz osiguranja ili da postane član profesionalnog garantnog fonda u skladu sa propisima koje država donese za profesionalne aktivnosti sprovedene na njenoj teritoriji. I pored toga, advokat koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom u upotrebi u njegovoj matičnoj državi izuzima se od tog zahtjeva, ukoliko može da dokaže da je pokriven pribavljenom polisom osiguranja ili garancijom dostavljenom u skladu sa propisima njegove matične države članice, u mjeri u kojoj je takvo osiguranje ili garancija ekvivalentna u pogledu uslovâ i obima osigurane svote. Tamo gdje je ekvivalentnost samo djelimična, nadležni organ države članice domaćina može tražiti da se pribavi dodatno osiguranje ili dodatna garancija, kako bi se pokrili elementi koji inače nijesu pokriveni osiguranjem ili garancijom pribavljenom u skladu sa propisima matične države članice.</p>	<p>advokat iz stava 1 ovog člana dužan je da podnese dokaz da je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, dokaz da je državljanin države članice Evropske unije i dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti.</p> <p style="text-align: center;">Član 5a</p> <p>Advokat iz stava 1 ovog člana koji je upisan u imenik stranih advokata ima pravo i dužnost da obavlja poslove pravne pomoći iz člana 3 ovog zakona, sa svim pravima i dužnostima u obavljanju advokatske djelatnosti.</p> <p style="text-align: center;">Član 5v</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana ne može biti biran u organe Advokatske komore, niti zaposliti advokatskog pripravnika.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 7 Disciplinski postupak</p>	<p style="text-align: center;">Član 66v</p> <p>Na disciplinsku odgovornost, privremeni prestanak i zabranu bavljenja advokaturom, kao</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>1. U slučaju da advokat koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom u upotrebi u matičnoj državi ne ispuni obaveze na snazi u državi članici domaćina, primenjuju se za to predviđena procesna pravila, kazne i pravni lijekovi države članice domaćina.</p> <p>2. Prije pokretanja disciplinskog postupka protiv advokata koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom u upotrebi u matičnoj državi, nadležni organ države članice domaćina u najkraćem mogućem roku obavještava nadležni organ matične države članice, istovremeno dostavljajući sve detalje relevantne za slučaj.</p> <p>Prvi podstav primenjuje se mutatis mutandis u slučajevima kada je disciplinski postupak pokrenut pred nadležnim organom države članice domaćina, koji shodno tome obavještava nadležni organ matične(ih) države(a) članice(a).</p> <p>3. Bez uticanja na nadležnost u odlučivanju organa države članice domaćina, taj organ saraduje tokom cjelokupnog disciplinskog postupka sa nadležnim organom matične države članice. Konkretno, država članica domaćin preduzima mjere koje su neophodne da bi se obezbedilo da nadležni organ matične države članice može predati podneske organima nadležnim za rješavanje po eventualnoj žalbi.</p> <p>4. Nadležni organ države članice domaćina, u skladu sa sopstvenim procesnim i materijalnim propisima, odlučuje koje će radnje biti preduzete, imajući u vidu odluku nadležnog organa države članice domaćina o advokatu koji obavlja djelatnost sa stručnim zvanjem matične države.</p> <p>5. Iako to nije preduslov za odluku nadležnog organa države članice domaćina, odluka nadležnog</p>	<p>i na prestanak prava na bavljenje advokaturom advokata iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe čl. 53 do 66 ovog zakona.</p> <p>Advokat iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona ima pravo na pomoć nadležnog tijela matične države u disciplinskom postupku.</p> <p>Mjera zabrana bavljenja advokaturom advokatu iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona može se primijeniti samo u Crnoj Gori.</p> <p>O pokrenutom disciplinskom postupku i izrečenim disciplinskim mjerama advokatima iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona Advokatska komora obavještava nadležno tijelo u matičnoj državi.</p>			
---	--	--	--	--

organa matične države članice o privremenom ili trajnom povlačenju ovlaštenja za bavljenje profesijom automatski za posljedicu ima to da se dotičnom advokatu privremeno ili trajno zabranjuje obavljanje djelatnosti pod stručnim nazivom njegove matične države u državi članici domaćinu.				
<p>Član 8</p> <p>Radna angažovanost</p> <p>Advokat registrovan u državi članici domaćinu pod stručnim nazivom matične države može obavljati djelatnost kao advokat radno angažovan kod drugog advokata, u udruženju ili advokatskoj firmi ili u javnom ili privatnom preduzeću u onoj mjeri u kojoj država članica domaćin to dozvoljava advokatima registrovanim pod stručnim nazivom u upotrebi u toj državi.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 Zakona o advokaturi („Sl. list CG“ 79/2006)	
<p>Član 9</p> <p>Obrazloženje i pravni lijekovi</p> <p>U odlukama o neizvršavanju registracije iz člana 3. ili odlukama kojima se poništava takva registracija, te u odlukama kojima se izriču disciplinske mjere navode se razlozi na kojima se iste zasnivaju. Protiv takvih odluka u sudskom postupku na raspolaganju mora biti pravni lijek, u skladu sa odredbama domaćeg zakonodavstva.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 48 i 49 Zakona o advokaturi („Sl. list CG“ 79/2006)	
<p>Član 10</p> <p>Tretman jednak onom koji važi za advokata članice domaćina</p> <p>Država</p> <p>1. Advokat koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom njegove matične zemlje, koji je u periodu od najmanje tri godine djelatno i redovno u</p>	<p>Član 5g</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa članom 5v stav 1 ovog zakona i koji advokatsku djelatnost obavlja pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi najmanje tri godine u Crnoj Gori, može se upisati u imenik</p>	Potpuno usklađeno		

<p>državi članici domaćinu sprovodio određenu aktivnost iz zakonodavstva te države, uključujući i zakonodavstvo Zajednice, mora, u cilju sticanja uključivanja u advokatsku struku u državi članici domaćinu, biti izuzet iz uslovâ navedenih članom 4. stav 1. tačka b) Direktive 89/48/EEZ, „Delotvorno i redovno sprovođenje“, što znači stvarno sprovođenje aktivnosti bez ikakvog prekida, osim onog koji je posljedica svakodnevnog života. Dotični advokat nadležnom organu države članice domaćina dostavlja dokaz takvog djelotvornog i redovnog sprovođenja u periodu od najmanje tri godine određene aktivnosti iz zakonodavstva države članice domaćina. U tom cilju:</p> <p>(a) advokat nadležnom organu države članice domaćina dostavlja sve relevantne podatke i dokumentaciju, naročito kada je riječ o broju pitanja kojima se bavio, te o prirodi istih.</p> <p>(b) nadležni organ države članice domaćina može provjeriti djelotvornu i redovnu prirodu sprovedene aktivnosti i može, ukoliko se za to ukaže potreba, zahtijevati od advokata da dostavi, bilo u usmenoj ili pisanoj formi, razjašnjenje ili dodatne detalje o podacima i dokumentaciji iz tačke (a).</p> <p>Odluka nadležnog organa države članice domaćina, da ne napravi izuzeće u slučajevima kada nije dostavljen dokaz da su ispunjeni uslovi iz prvog podstava, mora biti obrazložena i ista može biti predmet žalbe u skladu sa odredbama domaćeg zakonodavstva.</p> <p>2. Advokat koji u državi članici domaćinu obavlja djelatnost pod stručnim nazivom njegove matične zemlje može, u bilo kom trenutku, podnijeti zahtjev za priznavanje njegove diplome u skladu sa</p>	<p>stranih advokata kao advokat koji obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat". Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana podnosi dokaz o postupanju u predmetima u Crnoj Gori u skladu sa članom 5v st. 6 i 7 ovog zakona, u periodu od najmanje tri godine.</p> <p style="text-align: center;">Član 5d</p> <p>Poslove iz člana 5v st. 6 i 7 ovog zakona može vršiti advokat iz države članice Evropske unije koji nije upisan u imenik stranih advokata.</p> <p>O namjeri vršenja poslova iz stava 1 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije, dužan je da dostavi pisano obavještenje Advokatskoj komori i priloži dokaz o upisu u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi i dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi.</p> <p>Uz obavještenje iz stava 2 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije dužan je da Advokatskoj komori dostavi podatke o svojoj adresi ili o punomoćniku koga je odredio za prijem pismena u Crnoj Gori.</p> <p>Na osnovu obavještenja, dokaza i podataka iz st. 2 i 3 ovog člana, Advokatska komora advokatu iz države članice Evropske unije izdaje potvrdu da može vršiti poslove u skladu sa stavom 1 ovog člana.</p>			
--	--	--	--	--

Direktivom 89/48/EEZ, u cilju primanja u advokatsku struku u državi članici domaćinu i bavljenja profesijom pod stručnim nazivom koji odgovara toj profesiji u toj državi članici.

3. Advokatu koji obavlja djelatnost pod stručnim nazivom njegove matične zemlje, a koji je djelotvorno i redovno sprovodio određenu profesionalnu aktivnost u državi članici domaćinu u periodu od najmanje tri godine, pri čemu je to u nešto kraćem periodu bila aktivnost iz oblasti zakonodavstva države članice domaćina, nadležni organ te države može odobriti prijem u advokatsku struku države članice domaćina, te mu dodijeliti pravo da obavlja djelatnost pod stručnim nazivom koji odgovara profesiji u toj državi članici, a da pri tom ne mora da ispunjava uslove iz člana 4. stav 1. tačka b) Direktive 89/48/EEZ, pod uslovima i u skladu sa niženavedenim postupcima:

(a) Nadležni organ države članice domaćina uzima u obzir djelotvornu i redovnu profesionalnu aktivnost u gore pomenutom periodu, kao i eventualno poznavanje i profesionalno iskustvo u oblasti zakonodavstva države članice domaćina, te eventualno prisustvovanje predavanjima ili seminarima o zakonodavstvu države članice domaćina, uključujući tu i propise kojima se uređuje obavljanje djelatnosti i ponašanja.

(b) Advokat nadležnom organu države članice domaćina dostavlja sve relevantne podatke i dokumentaciju, naročito kada je reč o predmetima kojima se bavio. Procjena advokatove djelotvorne i redovne aktivnosti u državi članici domaćinu, kao i procjena njegovog kapaciteta da nastavi sa aktivnošću koju je tamo sprovodio, vrši se u

Član 11

U članu 48 stav 1 riječi: "od 15 dana" zamjenjuju se riječima: "od osam dana".

Član 48 Zakona o advokaturi („Sl. list CG“ 79/2006)

Protiv svih prvostepenih odluka nadležnih organa Advokatske komore dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema odluke organu određenom Statutom.

Izjavljena žalba odlaže izvršenje prvostepene odluke, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu i u slučaju da o njegovom zahtjevu nije donijeta odluka u roku iz člana 46 ovog zakona.

<p>razgovoru sa nadležnim organom države članice domaćina, kako bi se proverila redovna i djelotvorna priroda sprovedene aktivnosti.</p> <p>Odluka nadležnog organa države članice domaćina, da ne dodijeli ovlašćenje u slučajevima kada nije dostavljen dokaz da su ispunjeni uslovi iz prvog podstava, mora biti obrazložena i protiv iste je dozvoljena žalba u skladu sa odredbama domaćeg zakonodavstva.</p> <p>4. Nadležni organ države članice domaćina može, obrazloženom odlukom protiv koje je dozvoljena žalba u skladu sa odredbama domaćeg zakonodavstva, odbiti da dozvoli advokatu korišćenje odredaba ovog člana, ukoliko nađe da bi to bilo suprotno opštem interesu, naročito u pogledu disciplinskog postupka, pritužbi ili slučajeva bilo koje vrste.</p> <p>5. Predstavnici nadležnog organa kojima je povjeren zadatak razmatranja molbe dužni su da očuvaju poverljivost svih dobijenih podataka.</p> <p>6. Advokat kome je odobren prijem u advokatsku struku države članice domaćina u skladu sa stavovima 1. 2. i 3. ovlašćuje se da koristi stručni naziv matične države izražen na zvaničnom jeziku ili jednom od zvaničnih jezika njegove matične države članice, zajedno sa stručnim nazivom koji odgovara profesiji advokata u državi članici domaćinu.</p>				
<p>Član 11 Zajedničko obavljanje djelatnosti</p> <p>U slučajevima kada je zajedničko obavljanje djelatnosti dozvoljeno advokatima koji svoje aktivnosti sprovode pod odgovarajućim stručnim nazivom u državi članici domaćinu, na advokate koji</p>	<p>Član 66a</p> <p>Na prava i obaveze advokata iz člana 5a i 5v ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe čl. 9 do 23 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija koja se odnosi na oblike obavljanja advokature je regulisana čl. 25, 26, 27 i 28 Zakona o advokaturi („Sl. list CG“ 79/2006)</p>	

žele da nastave sa aktivnostima pod tim nazivom ili se registruju kod nadležnog organa primenjuju se sljedeće odredbe:

(1) Jedan ili više advokata, koji pripadaju istom udruženju u svojoj matičnoj državi članici i koji obavljaju djelatnost u državi članici domaćinu pod stručnim nazivom njihove matične zemlje, mogu nastaviti sa svojim profesionalnim aktivnostima u predstavništvu ili agenciji njihovog udruženja u državi članici domaćinu. Međutim, u slučajevima kada su osnovni propisi kojim se regulišu aktivnosti tog udruženja u matičnoj državi članici neusaglašeni sa osnovnim pravilima utvrđenim zakonom, uredbama ili drugim propisima države članice domaćina, prednost imaju ti propisi, pošto je pridržavanje istih opravdano opštim interesom zaštite stranaka i trećih strana.

(2) Svaka država članica mora omogućiti dvojici ili više advokata iz istog udruženja ili iste matične države članice, koji se bave djelatnošću na njenoj teritoriji pod stručnim nazivima matičnih zemalja, pristup određenom obliku zajedničkog obavljanja djelatnosti. Ukoliko država članica domaćin svojim advokatima daje mogućnost izbora između više oblika zajedničkog obavljanja djelatnosti, ti isti oblici moraju biti stavljani na raspolaganje gore pomenutim advokatima. Način na koji takvi advokati zajednički obavljaju djelatnost u državi članici domaćinu određuje se zakonima, uredbama i drugim propisima te države.

(3) Država članica domaćin preuzima mjere neophodne da bi se dozvolilo zajedničko obavljanje djelatnosti između:

(a) više advokata iz različitih država članica, koji se

--	--	--	--	--

<p>bave djelatnošću pod stručnim nazivima njihovih matičnih zemalja;</p> <p>(b) jednog ili više advokata obuhvaćenih tačkom a) i jednog ili više advokata iz države članice domaćina. Način na koji takvi advokati zajednički obavljaju djelatnost u državi članici domaćinu određuje se zakonima, uredbama i drugim propisima te države.</p> <p>(4) Advokat koji želi da se bavi djelatnošću pod stručnim nazivom njegove matične zemlje obavještava nadležni organ države članice domaćina o činjenici da je član udruženja u svojoj matičnoj državi članici i dostavlja sve relevantne podatke o tom udruženju.</p> <p>(5) Bez obzira na tačke 1 do 4, država članica domaćin može, pošto zabranjuje advokatima koji se bave djelatnošću pod svojim odgovarajućim stručnim nazivom da se bave advokatskom profesijom u udruženju u kome pojedina lica nijesu deo te struke, odbiti da dozvoli advokatu, registrovanom pod stručnim nazivom njegove matične zemlje, da se bavi djelatnošću na njenoj teritoriji u svojstvu člana tog udruženja. Smatra se da udruženje uključuje lica koja nijesu pripadnici struke ukoliko je</p> <ul style="list-style-type: none">- kapital udruženja u potpunosti ili djelimično u posedu, ili- ime pod kojim se bavi djelatnošću koriste, ili- ovlašćenje u odlučivanju u tom udruženju imaju, de facto ili de jure, <p>lica koja nemaju status advokata u smislu značenja člana 1. stav 2.</p> <p>U slučajevima kada su osnovni propisi kojima se regulišu aktivnosti udruženja advokatâ u državi članici domaćinu neusaglašeni sa propisima na</p>				
---	--	--	--	--

<p>snazi u državi članici domaćinu ili sa odredbama prvog podstava, država članica domaćin može se suprotstaviti otvaranju predstavništva ili agencije na svojoj teritoriji bez ograničenja utvrđenih tačkom (1).</p>				
<p>Član 12 Naziv udruženja</p> <p>Bez obzira na način na koji advokati obavljaju djelatnost u državi članici domaćinu pod stručnim nazivima svojih matičnih zemalja oni mogu upotrijebiti naziv udruženja čiju su pripadnici u njihovim matičnim državama članicama. Država članica domaćin može tražiti da se, pored naziva iz prvog podstava, pomene i pravni oblik udruženja u matičnoj državi članici i/ili imenâ bilo kog člana udruženja koji se bavi djelatnošću u državi članici domaćinu.</p>	<p>Član 5v</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može advokatsku djelatnost obavljati i kao advokatsko društvo ili zajednička advokatska kancelarija pod nazivom iz matične države, a može koristiti naziv advokatskog društva ili zajedničke advokatske kancelarije čiji je član u matičnoj državi, o čemu je dužan da Advokatskoj komori dostavi dokaz iz matične države.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 13</p> <p>Saradnja i povjerenje između nadležnih organa u matičnim i državama članicama domaćinima</p> <p>Kako bi se pojednostavila primjena ove direktive i spriječila pogrešna primjena njenih odredaba zarad prostog zaobilaženja propisâ koji su u primjeni u državi članici domaćinu, nadležni organ u državi članici domaćinu i nadležni organ matične države članice blisko saraduju i uzajamno se pomažu. Oni čuvaju povjerljivost podataka koje razmjenjuju.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 42 Zakona o advokaturi („Sl. list CG“ 79/2006)</p>	
<p>Član 14 - član 18</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

Direktiva Savjeta 1977/249/EEZ				
<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>1. Ova direktiva primjenjuje se, u ovde navedenim okvirima i pod ovdje iznesenim uslovima, na advokatske djelatnosti koje se obavljaju kroz pružanje usluga. I pored sadržaja ove direktive, države članice mogu rezervisati pripremu formalne dokumentacije za sticanje prava na upravljanje imovinom preminulih lica za propisane kategorije pravnika, te izradu formalne dokumentacije za ostvarenje ili prenos prava na zemlju.</p> <p>2. "Advokat" znači bilo koje lice ovlašćeno da obavlja svoje profesionalne djelatnosti pod jednim od sledećih naziva: Belgija: Avocat - Advocaat Danska: Advokat Njemačka: Rechtsanwalt Francuska: Avocat Irska: Barrister, Solicitor Italija: Avvocato Luksemburg: Avocat-avoué Holandija: Advocaat Ujedinjeno Kraljevstvo: Advocate, Barrister, Solicitor.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 1 i čl. 2 Zakona o advokaturi („Sl. list CG“ 79/2006)</p>	
<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>Svaka država članica u svrhu obavljanja djelatnosti iz člana 1. stav 1. priznaje kao advokata svako lice iz stava 2. tog člana.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 5 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: "Pravo upisa u imenik advokata ima i lice koje je državljanin države članice Evropske unije i koje ispunjava uslove iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana."</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>Lice pomenuto u članu 1. usvaja stručno zvanje koji se upotrebljava u državi članici iz koje dolazi, na jeziku ili jednom od jezika te države, uz naznaku profesionalne organizacije koja ga je ovlastila za obavljanje advokatske prakse ili suda pred kojim ima pravo obavljanja advokatske prakse u skladu sa zakonima te države.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5v</p> <p>Pravo upisa u imenik stranih advokata, radi obavljanja advokatske djelatnosti u Crnoj Gori pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika matične države, ima advokat iz države članice Evropske unije koji je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, koji je državljanin države članice Evropske unije i koji je osiguran od profesionalne odgovornosti.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>1. Djelatnosti u vezi sa zastupanjem stranke u sudskom postupku ili pred državnim organima sprovode se u svakoj državi članici pod uslovima propisanim za advokate sa sedištem u toj državi, uz izuzetak bilo kog uslova koji iziskuje prebivalište ili registrovanje kod profesionalne organizacije u toj državi.</p> <p>2. Advokat u obavljanju svojih djelatnosti mora poštovati pravila profesionalnog ponašanja države članice domaćina, ali ne na uštrb svojih obaveza u državi članici iz koje dolazi.</p> <p>3. Kada se te djelatnosti obavljaju u Ujedinjenom Kraljevstvu „pravila profesionalnog ponašanja države članice domaćina“ predstavljaju pravila profesionalnog ponašanja koja se primenjuju na „solicitors“, u slučajevima kada takve aktivnosti nisu rezervisane za „barristers“ i „advocates“. U suprotnom će se primenjivati pravila profesionalnog ponašanja primjenjiva na poslednje navedene. Međutim, za „barristers“ iz Irske vrede pravila profesionalnog ponašanja koja se u</p>	<p style="text-align: center;">Član 5v</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana, obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi, uz navođenje nadležnog tijela kod kojeg je upisan u svojoj matičnoj državi.</p> <p style="text-align: center;">Član 66g</p> <p>Advokat iz člana 5đ ovog zakona dužan je da poštuje Kodeks.</p> <p>Advokat iz člana 5đ ovog zakona disciplinski je odgovaran u skladu sa ovim zakonom, a za učinjenu disciplinsku povredu može mu se izreći zabrana bavljenja advokaturom u Crnoj Gori, o čemu Advokatska komora obavještava nadležno tijelo u matičnoj državi.</p> <p>Advokat iz člana 5đ ovog zakona ima pravo na pomoć nadležnog tijela matične države u disciplinskom postupku.</p>		<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	

<p>Ujedinjenom Kraljevstvu primjenjuju na „barristers“ i „advocates“.</p> <p>Kada se ove djelatnosti obavljaju u Irskoj, onda izraz „pravila profesionalnog ponašanja države članice domaćina“ predstavlja, u mjeri u kojoj se njima reguliše usmeno iznošenje predmeta na sudu, ona pravila profesionalnog ponašanja koja vrede za „barristers“. U svim ostalim slučajevima primenjuju se pravila profesionalnog ponašanja koja vrede za „solicitors“. Međutim, za „barristers“ i „advocates“ iz Ujedinjenog Kraljevstva vrijede pravila profesionalnog ponašanja koja se u Irskoj primenjuju na „barristers“.</p> <p>4. Za advokata koji obavlja djelatnosti različite od onih iz stava 1. vrijede uslovi i pravila profesionalnog ponašanja države članice iz koje dolazi, ali ne na uštrb poštovanja pravila, bez obzira na njihov izvor, kojima se reguliše ta profesija u državi članici domaćinu, naročito onih o nespojivosti obavljanja advokatske djelatnosti i obavljanja drugih djelatnosti u toj državi, čuvanju profesionalne tajne, odnosima sa drugim advokatima, zabrani istovremenog zastupanja stranaka sa suprotstavljenim interesima, te o javnosti djelovanja. Ta pravila primjenjiva su samo ako ih može poštovati advokat čije sjedište nije u državi članici domaćinu i u mjeri u kojoj je njihovo poštovanje objektivno opravdano kako bi se, u toj državi, obezbijedilo valjano obavljanje djelatnosti advokata, ugled profesije i poštovanje pravila o nespojivosti djelatnosti.</p>	<p>Član 66a</p> <p>Na prava i obaveze advokata iz člana 5a i 5v ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe čl. 9 do 23 ovog zakona.</p>			
<p>Član 5</p> <p>U cilju obavljanja djelatnosti u vezi sa zastupanjem stranke u sudskom postupku, država članica može</p>	<p>Član 5v</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana poslove</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>od advokata na koje se odnosi član 1. tražiti da: - u skladu sa lokalnim pravilima ili običajima budu predstavljeni predsjedavajućem sudiji i, kada je to primjereno, predsjedniku nadležne advokatske komore u državi članici domaćinu;</p> <p>- radi u saradnji sa advokatom koji zastupa pred sudskim organom i koji bi, po potrebi, bio odgovoran tom organu ili da saraduje sa „avoué“ ili „procuratore“ koji zastupa pred tim organom.</p>	<p>zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima, organima državne uprave i organima lokalne samouprave mora vršiti zajedno sa advokatom koji u Crnoj Gori ima pravo i dužnost da obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat" na crnogorskom jeziku.</p>			
<p>Član 6</p> <p>Svaka država članica može isključiti advokate, koji su radno angažovani i za to plaćeni u firmama u javnom ili privatnom sektoru, iz obavljanja djelatnosti u vezi sa zastupanjem te firme u sudskom postupku, ukoliko advokatima sa sjedištem u toj državi nije dozvoljeno da obavljaju te djelatnosti.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 8 Zakona o advokaturi („Sl. list CG“ 79/2006)</p>	
<p>Član 7</p> <p>1. Nadležni organ države članice domaćina može tražiti od lica koje pruža advokatske usluge da iznese dokaze o svojim advokatskim kvalifikacijama.</p> <p>2. U slučaju nepridržavanja obaveza iz člana 4. koje su na snazi u državi članici domaćinu, nadležni organ iste utvrđuje, u skladu sa sopstvenim propisima i procedurama, posljedice takvog nepridržavanja, pa u tom smislu može pribaviti i sve odgovarajuće profesionalne podatke o licu koje pruža usluge. On o eventualnoj odluci obavještava nadležni organ države članice iz koje lice dolazi. Te i takve razmjene informacija neće uticati na povjerljivu prirodu dostavljenih podataka.</p>	<p>Član 5đ</p> <p>Poslove iz člana 5v st. 6 i 7 ovog zakona može vršiti advokat iz države članice Evropske unije koji nije upisan u imenik stranih advokata.</p> <p>O namjeri vršenja poslova iz stava 1 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije, dužan je da dostavi pisano obavještenje Advokatskoj komori i priloži dokaz o upisu u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi i dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi.</p> <p>Uz obavještenje iz stava 2 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije dužan je da Advokatskoj komori dostavi podatke o svojoj adresi ili o punomoćniku koga je odredio za prijem pismena u Crnoj Gori.</p> <p>Na osnovu obavještenja, dokaza i podataka iz st.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	2 i 3 ovog člana, Advokatska komora advokatu iz države članice Evropske unije izdaje potvrdu da može vršiti poslove u skladu sa stavom 1 ovog člana.			
Član 8 - član 9	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2006/123/EZ				
Član 1 - Član 13	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
<p>Član 14 Zabranjeni zahtjevi</p> <p>Države članice ne uslovljavaju pristup ili izvođenje uslužne djelatnosti na svom državnom području ispunjavanjem sljedećih zahtjeva:</p> <p>1. diskriminatornih zahtjeva koji se direktno ili indirektno temelje na državljanstvu ili, u slučaju preduzeća, mjestu registrovanog sjedišta, što posebno uključuje:</p> <p>(a) zahtjeve vezane uz državljanstvo pružaoca usluge, njegovog osoblja, imaoca poslovnog udjela ili članova uprave ili nadzornih tijela;</p> <p>(b) zahtjev da pružalac usluge, njegovo osoblje, imaoci poslovnog udjela ili članovi uprave ili nadzornih tijela imaju boravište na njihovom državnom području;</p> <p>2. zabrane poslovnog djelovanja u više država članica, upisa u registre ili članstva u profesionalnim tijelima ili udruženjima u više država članica;</p> <p>3. ograničenja slobode pružaoca usluga da odabere</p>	<p>Član 3</p> <p>U članu 5 stav 1 tač. 1 i 2 mijenjaju se i glase:</p> <p>"1) da je crnogorski državljanin;</p> <p>2) da je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;"</p> <p>Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>"6a) da nije razriješeno kao sudija, državni tužilac, notar ili javni izvršitelj;"</p> <p>Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>"Pravo upisa u imenik advokata ima i lice koje je državljanin države članice Evropske unije i koje ispunjava uslove iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana."</p> <p>Član 5a</p> <p>Pravo upisa u imenik stranih advokata ima advokat iz države članice Evropske unije ako ispunjava uslove iz člana 5 stav 1 tač. 4, 5, 6 i 7</p>	Potpuno usklađeno		

<p>između glavnog ili sekundarnog poslovnog sjedišta, a posebno obaveze da pružalac ima svoj glavno poslovno sjedište na njihovom državnom području, ili ograničenja slobodnog bira između poslovnog sjedišta u obliku agencije, suspidijara ili društva kćeri;</p> <p>4.uslova uzajamnosti s državom članicom u kojoj pružalac već ima poslovno sjedište, osim u slučaju uslova uzajamnosti predviđenih u aktima Zajednice o energiji;</p> <p>5.primjene ekonomskog ispitivanja na svaki pojedinačni slučaj, čime se ovlašćivanje uslovljava dokazivanjem postojanja ekonomske potrebe ili potražnje na tržištu, ocjenom potencijalnih ili trenutnih ekonomskih učinaka djelatnosti ili ocjenom primjerenosti djelatnosti s obzirom na ciljeve ekonomskog planiranja koje određuje nadležno tijelo; ova se zabrana ne odnosi na zahtjeve planiranja koji nisu usmjereni na ekonomske ciljeve, ali koji su u funkciji prevladavajućih razloga od javnog interesa;</p> <p>6.direktnog ili indirektnog uključivanja konkurentnih operatora, takođe i u okviru savjetodavnih tijela, prilikom ovlašćivanja ili usvajanja drugih odluka nadležnih tijela, osim profesionalnih tijela i udruženja ili drugih organizacija koje djeluju u svojstvu nadležnog tijela; ova se zabrana ne odnosi na savjetovanja sa organizacijama, kao što su privredne komore ili socijalni partneri, o pitanjima koja nisu vezana uz pojedinačne zahtjeve za ovlaštenja, ili na savjetovanje sa širom javnosti;</p> <p>7. obaveze pružanja ili učešća u finansijskom jemstvu ili zaključivanja osiguranja kod pružaoca ili</p>	<p>ovog zakona i ako položi pravosudni ispit po programu za polaganje pravosudnog ispita koji je propisan zakonom kojim je uređeno polaganje pravosudnog ispita i advokatski ispit u skladu sa ovim zakonom, na crnogorskom jeziku.</p> <p>Advokat iz stava 1 ovog člana upisuje se u imenik stranih advokata i obavlja advokatsku djelatnost u Crnoj Gori pod nazivom "advokat".</p> <p>Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana dužan je da podnese dokaz o državljanstvu države članice Evropske unije, dokaz da ima pravo da obavlja advokatsku djelatnost u državi članici Evropske unije (u daljem tekstu: matična država), kao i druge dokaze o ispunjavanju uslova iz stava 1 ovog člana.</p> <p>Dokumenti kojima se dokazuju činjenice iz stava 3 ovog člana uzeće se u obzir ako nije proteklo tri mjeseca od dana njihovog izdavanja i moraju biti dostavljeni u ovjerenom prevodu na crnogorski jezik.</p> <p>Advokat iz stava 1 ovog člana koji je upisan u imenik stranih advokata ima pravo i dužnost da obavlja poslove pravne pomoći iz člana 3 ovog zakona, sa svim pravima i dužnostima u obavljanju advokatske djelatnosti.</p> <p style="text-align: center;">Član 5b</p> <p>O upisu u imenik stranih advokata, Advokatska komora obavijestiće nadležno tijelo u matičnoj državi advokata iz člana 5a stav 1 ovog zakona.</p> <p>Advokat iz člana 5a stav 1 ovog zakona dužan je da po donošenju rješenja o upisu u imenik stranih advokata izvrši uplatu propisanih</p>			
--	--	--	--	--

<p>tijela s poslovnim sjedištem na njihovom državnom području. To ne utiče na mogućnost država članica da zahtijevaju osiguranje ili financijsko jamstvo kao takvo i ne utiče na zahtjeve u vezi sa učešćem u zajedničkom obaveznom osiguranju, na primjer za članove profesionalnih tijela ili organizacija;</p> <p>8. obaveze prethodne registracije, za dato razdoblje, u registrima koji se vode na njihovom državnom području ili obaveze prethodnog izvođenja djelatnosti za dato razdoblje na njihovom državnom području.</p>	<p>troškova upisa i zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, u skladu sa članom 6 ovog zakona.</p> <p>Advokat iz člana 5a stav 1 ovog zakona oslobađa se u cjelosti ili djelimično obaveze zaključenja ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti ako je u matičnoj državi u cjelosti ili djelimično osiguran od profesionalne odgovornosti.</p> <p style="text-align: center;">Član 5v</p> <p>Pravo upisa u imenik stranih advokata, radi obavljanja advokatske djelatnosti u Crnoj Gori pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika matične države, ima advokat iz države članice Evropske unije koji je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, koji je državljanin države članice Evropske unije i koji je osiguran od profesionalne odgovornosti.</p> <p>Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana dužan je da podnese dokaz da je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, dokaz da je državljanin države članice Evropske unije i dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti.</p> <p>Dokumenti kojima se dokazuju činjenice iz stava 1 ovog člana uzeće se u obzir ako nije proteklo tri mjeseca od dana njihovog izdavanja i moraju biti dostavljeni u ovjerenom prevodu na crnogorski jezik.</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana, obavlja</p>			
--	--	--	--	--

	<p>advokatsku djelatnost pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi, uz navođenje nadležnog tijela kod kojeg je upisan u svojoj matičnoj državi.</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može advokatsku djelatnost obavljati i kao advokatsko društvo ili zajednička advokatska kancelarija pod nazivom iz matične države, a može koristiti naziv advokatskog društva ili zajedničke advokatske kancelarije čiji je član u matičnoj državi, o čemu je dužan da Advokatskoj komori dostavi dokaz iz matične države.</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može davati savjete o pravu matične države, pravu Evropske unije i o međunarodnom pravu.</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana poslove zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima, organima državne uprave i organima lokalne samouprave mora vršiti zajedno sa advokatom koji u Crnoj Gori ima pravo i dužnost da obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat" na crnogorskom jeziku.</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana ne može biti biran u organe Advokatske komore, niti zaposliti advokatskog pripravnika.</p> <p style="text-align: center;">Član 5g</p> <p>Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa članom 5v stav 1 ovog zakona i koji advokatsku djelatnost obavlja pod nazivom pod</p>			
--	---	--	--	--

	<p>kojim je upisan u matičnoj državi najmanje tri godine u Crnoj Gori, može se upisati u imenik stranih advokata kao advokat koji obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat". Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana podnosi dokaz o postupanju u predmetima u Crnoj Gori u skladu sa članom 5v st. 6 i 7 ovog zakona, u periodu od najmanje tri godine.</p> <p style="text-align: center;">Član 5d</p> <p>Sadržinu i način vođenja imenika stranih advokata uređuje Advokatska komora. Spisak advokata upisanih u imenik stranih advokata Advokatska komora dostavlja sudovima i drugim organima.</p> <p style="text-align: center;">Član 5d</p> <p>Poslove iz člana 5v st. 6 i 7 ovog zakona može vršiti advokat iz države članice Evropske unije koji nije upisan u imenik stranih advokata. O namjeri vršenja poslova iz stava 1 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije, dužan je da dostavi pisano obavještenje Advokatskoj komori i priloži dokaz o upisu u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi i dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi. Uz obavještenje iz stava 2 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije dužan je da Advokatskoj komori dostavi podatke o svojoj adresi ili o punomoćniku koga je odredio za prijem pismena u Crnoj Gori. Na osnovu obavještenja, dokaza i podataka iz st.</p>			
--	---	--	--	--

	2 i 3 ovog člana, Advokatska komora advokatu iz države članice Evropske unije izdaje potvrdu da može vršiti poslove u skladu sa stavom 1 ovog člana.			
Član 15 - član 37	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Član 38 - član 46	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		